سەفەرێکی سپی... موسافیرێکی شەرمن

تەها سلێمان

سەفەرێك وەك خۆی

باوکم وەك سپێتی ڕووحی خۆی
ماچی شعوری داپیرمی لەسەر تەتە شۆری مەرگ کرد و
بەسەلاواتێك کە پڕبوو لەنوری پاکێتی داپیرم
هەمووەمانی گریاند
باوکم لە نوێژ کردنا
لە جارێ زیاتر سوجدەی بۆ ڕۆحی وردو خاشبوی داپیرم
دەبرد و
سەبوریم بە تۆدێ ئەی سەبورترین ماڵی من
باوکم هەمیشە کەیلی ئەوە بوو
کە داپیرم لە غروبێکدا لەدایك ببوو
وە دواین جاریش لەغروبدا
دواترپەی داڵی جێهێڵا و
مووژگانی چاوی عەشقی بۆ هەتایە لێکنا
باوکم وە خۆی سپی بەیانی باشی دەکرد و
وەك خۆی شەرمن چاو شارکێی لەگەڵ پەنجەرەی
عەشقا دەکرد
کەباوکم مرد
وەك ڕۆحی ئەو تەنیا
بووم بەسەفەرێکی سپی و
موسافیرێکی شەرمن
حیکایەتەکەت لە کوێوە دەست پێدەکەی؟
ئەو دەزانێ یان تۆ؟
حەرفەکانی خۆشنوودی کەی چرۆ دەکەن؟
باوکم هەموو شەوێ خەون دەبینێ
لەخەونیدا من و ئەو دەچینە دەیدەنی و
دەقی مووناجاتێك لە عەشقی بۆ د ەخوێنینەوە
ئەو پرسیاری داپیرم دەکا
من و تۆش پرسیاری تەهارەتەکانی عەشق
ئەو پرسیاری دواین سۆزی کوڕەکەی (علی) و((1))
من وتۆش پرسیاری گریانی هەمیشەیی
مەنسور((2))
دەکەین

سپی وەك رۆحی خۆت

سەفەرێکم
وەباوکم
وەك ئەو
وەك هەرتکمان
مێژووی موناجاتێك دەنوسمەوە
وەك خۆی سپی
رۆحم بۆ هەمیشە تاسەی پڕبوون
لە گەورەیی (ئەو) وەو
دییەم لە چاوەڕوانی هاتنیا
بەردێکی گریاوە
بیرم دێ بۆ یەکەمین جار
دایکم پڕ بەعاتیفەی ماچی کوژەکەی ڕۆحی
منالّیمی کرد و
نوشتەیەکی لە ئاو کرد بە بەرۆکما
بیرت دێ تۆش نوشتەکەت لە یاخەم کردەوە و
کردت بە یاخەی خۆتا و
ماچی نێوچاوانی دایکمت کرد
نوشتەکەت کردەوەو
ئەم دێڕەت تیا خوێندەوە :(
سۆراخی نۆبەرەی شکاوی رۆحم دەکرد و
تۆ هاتی بۆ هەتایە بووی بە هەتوانی)
دایکم بە لوتفی خۆی رۆحی لە گوناه شتم و
وەك خۆی سپی کردمەوە لە مووناجات
تۆش هێمنی وەك سپێتی رۆحت
پەنجەرەی حوزن و تەنیایمت ترازان و
بە ماچێکی هەناری سەر پەنجەمت
وەك دوا چۆڕی خوێنی دلّت
ئالّ وەك خۆم و خۆت
ئالّکردەوە

وەك خۆت هەمیشە سەفەر

لەباوکم و دایکمەوە فیربووم

گوێت لێبگرم

لەئەوان و تۆوە فێربووم

بەردەوام سەفەر بگرمە باوش و

کڕنۆش بۆئەوهەناسە شکاوانە ببەم

کەبەڕەگەزدەچنەوە سەر(ئەو)

ئەگەر(ئەو)

مانگ و

باوك و

ئەستێرەو

دایك و

چۆلەکەو

سپێتی ڕۆح و

سەفەرو

موسافیرو

بەردو

بێدەنگی و

هێمنی و

تەنیایی و

هاوڕێ و

عەشقی،

خۆشبوێ

من دەبمە کوڕی شەرعی ئەوان و

تۆش دەبیتە پارچەیەك لەمن

وەك من هەمیشە هاتن

پێش هاتن گۆرانیم بۆ دڵتەنگ ترین مەخلوق

دەچڕی

کەتۆ هاتی

بێتاقەتیەکانی ڕۆحت گرتمە باوەش و

گۆرانی یەکە مین ساتەکانی تەعارفت

بۆ کرد بە پۆیلانە

وەك دواجاریش نامەیەکت نووسی :

بێ زەحمەت ڕووخسەت بفەرموون
دەمەوێ ئەمشەو مێژووی گەورەترین خەون
بنووسمەوە
لە خەونما دەریا شێت بووە و منیش تکای لێ دەکەم
لەگەڵ خۆیم با
لە سێبەری سپی رۆحی خۆم و خۆت و دەریادا
بۆ شۆفێرە هێمنەکەی دەریا دەڵێم
گوێبگرە
رۆحم پڕاو پڕە لە حیکایەتی کوژراو
تەمەنم پڕاو پڕە لە خونچە گوڵی ژاکێنراو
ئەگەر تۆ تاقەتی مووتالای گوێ گرتنت هەیە
لە شینای ڕوحی خۆتدا ماڵێ بۆ من چێکە
تا حیکایەتی هاتنم وەك (ئەو)
بگێڕمەوە

سپی تر لە(ئەو)

لە خوا سپی تر
لە خوا نورانی تر
ئیزنت لە خەونێکی
باوك و دایکم
خواست و هاتی

لە خۆت سپی ترو
لە من سەبور ترهاتی

لە(من)سپی تر

تەماشا
پارچەیەك لە ڕوحت میوانی منەو
لەگەڵ ڕوحی منا
حەرفەکانی شەهادەت
حەرفەکانی شەهادەت

بۆ عەشقی یەکتر

لەسەر دڵ بەردێك هەڵدەکۆڵم

بەردێك بوو بە حیکایەت خوانی

هاتنی سپێتی (تۆ)و

لەناو دڵی گەورەی خۆیدا

وەك خۆی لەسەر خۆ

دەڵێ:

ئێرەماڵی دڵنیایی ئێوەیە

موسافیرێك لە سەفەردایە

(ئەو)موسافیرێکی هێمنەو

لە سەفەرێکدا بۆ سوقاقێك لەبێدەنگی دەگەڕێ

لادەداتە لای کلاّو کوڕەیەکو

پێی دەڵێ:لە فەقیری خۆم و تۆوا

گەورەبوونی تژی لە منالی دەبینم

لەگەورەبوونی هاوڕێیەتی هەرتکمانا

کەسێك بۆ ئێرە دێو

عەشق بە پاکێتی خۆی دچێنێ

لە سەفەردا

سلاّو لە هەناسەیەکی تەڕیو دەکاو

پڕ بە حەز کوژەکەی بەرتەوێڵی منالێك

ماچ دەکاو چوکلێتێك دەخاتە مشتی

منالێك

منالەکە دەپرسێ:تۆ کێی؟

ئەویش دەڵێ:نەوەی فە قیرترین ئینسان

بۆ کوێ دەڕۆی؟

سەفەرێك تیایدا نهێنیەکانی ژیانم بزانم

بڕۆ ئەی شێت تر لە خۆم

بەلاّم تکایە دەنگ و باسی ئەم ڕۆشتنە

بە کەس مەڵێ

مەگەڕێوە ئەی مەکوای ژیان و نامۆیی

چۆن لە گەڕانەوەتدا خوایەتیمان دەمرێو
تاڵ تاڵی مووی سپی و عاشقانەی چەناگەی باوکم
دەوەرێت
دایکم بەرگەی ئێشی گەڕانەوەت ناگرێ و
ئایندەمان پێویستی بە سەفەرە
سەفەر بە جوانی و موسافیرێتی تۆوە

موسافیرێك خەون دەبینێ

سەفەرێك پڕ لە خەون
کە هەر لە خۆی دەچێ و
وەك خۆی خەون دەبینێ
بە کوێی ئەم کەونەدا گوزەر کەین؟
مە سڵمێوە سەفەرمان جورێکە لە خوایەتی و
خوایەتیمان ڕەش نووسێك لە پاکبوونەوە
(ئەو)لە خەونیدا
تاڵێکی مووی سپی کەوتە کەزییەکەی و
دایکی هەناسەیەکی خەومایيانەی بۆ هەڵکێشا
باوکی لێی پرسی:لە سەفەردا وەك (ئەو)
پڕ حەز سپ دەچێتەوە؟
سوڵتانێك دێتە ڕێگای
(ئەو) وەك تتری واسکەیەك
لا تلاٌسکە دەبەستێ و
دەڕوا و
گۆرانی لە غروبێکدا لە دایك بووم دەچڕێ
دوای گۆرانیەکە ئەم چەند دێڕە دەڵێتەوە
(برۆ لە خۆی پرسیار بکە
لە خودی خۆی
لە خوا بپرسە
چەندم خۆش دەوێت)
لە خۆی دەپاڕێتەوە
بێدار نە بێتەوە بۆ ئەوەی خەونە کەت

نەزرێ

تا پڕ بە شعورت بە نێو ئەم خەونەتدا

شۆڕ بێتەوە و

ئاوێزان بە ڕۆح و جەستەی (ئەو) بێت

لە (ئەو)دا

ڕەشنالێك بۆ تەڕبوونی هەناسەکانی

(خۆ ت)و(ئەو) هەڵدەدەی

لە خەونتا پێیان ووتیت:

کوخێك

تەنیا کوخێك بەسە

بۆ ڕۆچوونە نێو حیکایەتەکان

وەك خۆت

شەرمن گۆرانی دەچرێت

چەند شرینە ئەوگۆرانیەیی

هەمیشە لەسەرزارتە

چەند جوانە ئەوساتانەی

ئارەزوی گوێگرتن لەگورانیەکی

وەك خۆت خوماردەکەی

چەند گەورەیە کە

خۆت و

من و

باوکم و

باوکت و

خواو

فەقیرێتی دایکمان و

سپێتی خۆمان

دەکەیتە پرۆژەی دەقێك و

نوێژ لەبەردەمیدا دەکەی

شەرمنانە چوون ڕوخساری خۆت هاتوویی و

لەهاتنتا

بارانی موحیبەت دەبارێ

2004 _کەلار